

Beripikasyon sa Pag-atiman sa Bata
Child Care Verification

PARA:

NUMERO SA KASO:

Ang Dibisyon sa Pagsuporta sa Bata (DCS) nagkinahanglan og beripikasyon sa imung mga gasto sa pag-atiman sa bata sulod sa yugto _____.

Palihug sa pagpakumpleto sa tighatag og atiman sa imung bata ang usa ka buwag nga **Pagtubag sa Beripikasyon sa Pag-atiman sa Bata** (pahina 2 sa kini nga form) para sa kada bata nga nalista sa ubos. Inig ka human kinahanglang butangan og petsa ug pirma ang kada pagtubag nga form, ilakip ang pamatuod sa pagbayad sa pag-atiman nga gihatag, ug ibalik kini sa DCS sa adres nga nalista sa ubos. Ang pamatuod sa bayad mahimung mga resibo o mga kopya sa gikansela nga mga tseke. Ibalik ang nakumpleto nga (mga) form nga dili mulapas sa _____.

Mga Ngalan sa mga Bata

PETA

AWTORISADONG REPRESENTANTE
DIBISYON SA PAGSUPOA SA BATA

Ibalik ang nakumpleto nga pagtubag nga (mga) form sa:

DIVISION OF CHILD SUPPORT

PO BOX 11520

TACOMA WA 98411-5520

Sulod sa _____ lugar sa pagtawag _____

Gawas sa _____ lugar sa pagtawag _____

Adunay TTY/TDD nga mga serbisyo para sa mga naay kakulian sa pagsulti o pandungog.

Bisitaha ang among web site sa: www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support

Walay tawo nga tungod sa iyang etnisidad, kolor, gigikanan nga nasud, tinuhoan, relihiyon, sekso, edad, o kakulian sa panglawas, ang pakitaag diskriminasyon sa pagpanarbaho, mga serbisyo, o sa bisag unsa nga aspekto sa mga kalihukan sa programa. Ang kini nga form mahimung makuha sa lain pang mga format kung pangayu-on.

Beripikasyon sa Pag-atiman sa Bata Child Care Verification Response

Kumpletuha ang usa ka buwag nga form sa kada bata nga nalista sa pahina 1.

DCS nga Numero sa Kaso:			
Ngalan ug Adres sa Tighatag sa Pag-atiman sa Bata:			
Numero sa Telepono sa Tighatag sa Pag-atiman sa Bata (iapil ang area code): ()			
Ngalan sa Bata:			
Gibayaran ko og \$ _____ kada _____ para sa kini nga bata. Sa kini nga kantidad, nakadawat ko og \$ _____ nga subsidiya gikan sa Estado sa Washington o sa lain pang estado o ahensiya sa gobyerno kada buwan para sa kini nga bata.			
Ibutang ang mga kantidad nga imung nadawat gikan sa tigbantay nga wala gisubsidiya sa Estado sa Washington o sa laing estado o ahensiya sa gobyerno. Ang kini nga pahina adunay masuwatan para sa 12 ka buwan sa mga bayad. Paglakip og dugang nga mga papel kung gikinahanglan.			
Kantidad	Yugto (buwan/tuig)	Kantidad	Yugto (buwan/tuig)
\$		\$	
\$		\$	
\$		\$	
\$		\$	
\$		\$	
\$		\$	
Akong gideklarar sa ilawm sa silot sa pagpanumpa sa kabakakan, sa ilawm sa mga balaod sa estado sa Washington, nga ang nahisgotan kay tinuod ug sako. Akong nasabtan nga gamiton sa DCS ang impormasyon nga akong gihatag para sa mga katuyuan sa pagsuporta sa bata ug mahimung pampubliko nga talaan. Mahimung ibutyag sa DCS ang impormasyon sa walay kustodiya nga ginikanan pinaagi sa sinuwat nga pagrequest sa DCS ug sumala sa polisiya sa pagbutyag sa publiko.			
Petsa	Pirma sa Tighatag sa Pag-atiman sa Bata	Gisulat nga Ngalan sa Tighatag sa Pag-atiman sa Bata	
Petsa	Pirma sa Ginikanan/Tigbantay	Gisulat nga Ngalan sa Ginikanan/Tigbantay	